



**BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA,
AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA**

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO BANJA LUKA

**INFORMACIONI LIST
AKCIJA STAMBENI KREDITI**

<p>1. Opšti uslovi</p>	<p>Punoljetna lica sa statusom rezidenta BiH ili Republike Srbije Kreditno sposoban klijent (samostalno ili sa ponuđenim sudažnikom), koji imaju uredan tekući CRK izvještaj • Komitent banke je fizičko lice koje ispunjava jedan od sljedećih uslova: 1. otvoren tekući račun sa redovnim prilivom zarade (penzije) preko istog minimum jedan mjesec, 2. posjedovanje štednje u KM ili devizne štednje u protivvrjednosti 1.000,00 EUR u prethodna tri mjeseca 3. otvoren tekući račun i ovjerena potvrda od strane poslodavca da će sledeća zarada biti usmjerena na tekući račun. Ostali opšti uslovi definisani su Kreditnom politikom i Metodologijom za analizu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti fizičkih lica BPS a.d. Banja Luka</p>					
<p>1.1. Vrsta kredita</p>	<p>Stambeni kredit za kupovinu nekretnina u BiH i Republici Srbiji</p>					
<p>1.2. Namjena kredita</p>	<p>Namjenski kredit - kupovina i opremanje stana/kuće, izgradnja kuće, rekonstrukcija (adaptacija) stana/kuće, refinansiranje stambenih kredita kod drugih banaka.</p>					
<p>1.3. Opis usluge</p>	<p>Namijenjen fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima, omogućava kupovina stana/kuće i opremanje, izgradnja kuće, rekonstrukcija(adaptacija) stana/kuće, refinansiranje stambenih kredita kod drugih banaka. Kupovina stanova i kupovina ili izgradnja kuća može se kreditirati uz zabilježbu prvenstvenog reda za uknjižbu založnog prava na objekat u izgradnji ili ako je klijent obezbijedio hipoteku na drugom objektu, koji nije u izgradnji.</p>					
<p>2. Naziv i adresa sjedišta banke</p>	<p>Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo Banja Luka, Ulica Jevrejska 69, Banja Luka</p>					
<p>3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korišćenja</p>	<p>Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, (samostalno ili sa sudažnikom)</p>					
	<p>Fizička lica kojima se može odobriti kredit su komitenti banke.</p>					
	<p>Isplaćuje se na transakcioni račun prodavca/izvođača/korisnika (zavisi od namjene kredita). Ostali detaljni uslovi korišćenja koji se primjenjuju u kreditnom poslovanju sa fizičkim licima dati su u Opštim uslovima poslovanja Banke i pojedinačnim ugovorima o kreditu.</p>					
<p>4. Trajanje ugovora</p>	<p>rok otplate: od 2 do 25 godina za kupovinu stana/kuće/izgradnju/refinansiranje, od 2 do 15 godina za rekonstrukciju stana/kuće</p>					
<p>5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope i elementi na osnovu kojih će se određivati ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, njihova visina u vrijeme zaključenja ugovora, period u kojima će se mijenjati i način izmjene kao i fiksni element ako je ugovoren</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Komitenti banke</th> </tr> <tr> <td>3,90% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 3,90%</td> <td></td> </tr> </table>	Komitenti banke		3,90% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 3,90%		
	Komitenti banke					
	3,90% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 3,90%					
	<p>Ako je korisnik dobio kredit po uslovima za komitente , a dođe do promjene njegovog statusa, korisnik je obavezan o tome odmah obavijestiti banku kako bi se izvršila promjena uslova kredita.</p>					
<p>Banka može izmijeniti neki od obaveznih elemenata Ugovora o kreditu uz prethodnu pisanu saglasnost korisnika kredita, prije primjene te izmjene.</p>						
<p>Kamatne stope se obračunavaju po proporcionalnom metodu 30/360.</p>						
<p>Kod kreditnih proizvoda kod kojih je kamatna stopa određena kao zbir referentne kamatne stope (EURIBOR) i marže, primjenjuje se dodatna odredba koja glasi: „U slučaju negativne vrijednosti referentne kamatne stope, banka će za obračun kamate primijeniti kamatnu stopu samo u visini marže.“</p>						
<p>6. Efektivna kamatna stopa (EKS) i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su</p>	<table border="1"> <tr> <td>Iznos kredita:</td> <td>100.000,00 KM</td> </tr> </table>	Iznos kredita:	100.000,00 KM			
	Iznos kredita:	100.000,00 KM				
	<table border="1"> <tr> <td>Rok otplate:</td> <td>300 mjeseci</td> </tr> </table>	Rok otplate:	300 mjeseci			
	Rok otplate:	300 mjeseci				
<table border="1"> <tr> <td>Godišnja nominalna kamatna stopa*:</td> <td>3,90%</td> </tr> </table>	Godišnja nominalna kamatna stopa*:	3,90%				
Godišnja nominalna kamatna stopa*:	3,90%					
<table border="1"> <tr> <td>Iznos nominalne kamatne stope KM:</td> <td>56.699,49 KM</td> </tr> </table>	Iznos nominalne kamatne stope KM:	56.699,49 KM				
Iznos nominalne kamatne stope KM:	56.699,49 KM					

<p>naznačeni svi elementi korišćeni u obračunu te stope (primjer kredita za novog komitenta banke)</p> <p>*06.07.2023 6 mjesečni EURIBOR 3,888</p> <p>** Notarski troškovi upisa založnog prava na nekretnini su uzeti kao prosječni troškovi na osnovu notarskih tarifa</p> <p>*** Troškovi polise osiguranja nekretnine od opštih rizika su računati na osnovu prosječne premijeske stope 0,072%</p> <p>**** Troškovi procjene vrijednosti nekretnine su uzeti kao prosječni troškovi po saznanju banke</p>	<table border="1"> <tr> <td>Naknada Banke (0,50% od iznosa kredita) jednokratno:</td> <td>500,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Mesečni anuitet:</td> <td>522,33KM</td> </tr> <tr> <td>Troškovi izdavanja mjenice jednokratno:</td> <td>10,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Notarski troškovi upisa založnog prava jednokratno– hipoteke**:</td> <td>450,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Troškovi upisa založnog prava jednokratno:</td> <td>150,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Troškovi osiguranja nekretnine od opšteg rizika*** :</td> <td>72,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Troškovi procjene vrijednosti nekretnine****(svake 3 godine):</td> <td>200,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Troškovi izdavanja izvoda iz knjige uloženi ugovora/ZK izvotka jednokratno:</td> <td>15,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Trošak održavanja tekućeg računa mjesečno</td> <td>750,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Trošak naknade za vođenje kreditne partije mjesečno:</td> <td>600,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Ukupan iznos kredita sa kamatom:</td> <td>156.699,49 KM</td> </tr> <tr> <td>Ukupan trošak u KM:</td> <td>59.374,49 KM</td> </tr> <tr> <td>Ukupan iznos (glavnica, kamata i troškovi):</td> <td>159.374,49 KM</td> </tr> <tr> <td>Efektivna kamatna stopa:</td> <td>4, 22%</td> </tr> </table>	Naknada Banke (0,50% od iznosa kredita) jednokratno:	500,00 KM	Mesečni anuitet:	522,33KM	Troškovi izdavanja mjenice jednokratno:	10,00 KM	Notarski troškovi upisa založnog prava jednokratno– hipoteke**:	450,00 KM	Troškovi upisa založnog prava jednokratno:	150,00 KM	Troškovi osiguranja nekretnine od opšteg rizika*** :	72,00 KM	Troškovi procjene vrijednosti nekretnine****(svake 3 godine):	200,00 KM	Troškovi izdavanja izvoda iz knjige uloženi ugovora/ZK izvotka jednokratno:	15,00 KM	Trošak održavanja tekućeg računa mjesečno	750,00 KM	Trošak naknade za vođenje kreditne partije mjesečno:	600,00 KM	Ukupan iznos kredita sa kamatom:	156.699,49 KM	Ukupan trošak u KM:	59.374,49 KM	Ukupan iznos (glavnica, kamata i troškovi):	159.374,49 KM	Efektivna kamatna stopa:	4, 22%	
	Naknada Banke (0,50% od iznosa kredita) jednokratno:	500,00 KM																												
	Mesečni anuitet:	522,33KM																												
	Troškovi izdavanja mjenice jednokratno:	10,00 KM																												
	Notarski troškovi upisa založnog prava jednokratno– hipoteke**:	450,00 KM																												
	Troškovi upisa založnog prava jednokratno:	150,00 KM																												
	Troškovi osiguranja nekretnine od opšteg rizika*** :	72,00 KM																												
	Troškovi procjene vrijednosti nekretnine****(svake 3 godine):	200,00 KM																												
	Troškovi izdavanja izvoda iz knjige uloženi ugovora/ZK izvotka jednokratno:	15,00 KM																												
	Trošak održavanja tekućeg računa mjesečno	750,00 KM																												
	Trošak naknade za vođenje kreditne partije mjesečno:	600,00 KM																												
	Ukupan iznos kredita sa kamatom:	156.699,49 KM																												
	Ukupan trošak u KM:	59.374,49 KM																												
Ukupan iznos (glavnica, kamata i troškovi):	159.374,49 KM																													
Efektivna kamatna stopa:	4, 22%																													
<p>EKS je dekurzivna kamatna stopa koja se obračunava na godišnjem nivou primjenom složenog kamatnog računa - obračun konformnom metodom, kalendarski broj dana u mjesecu i 365/366 dana u godini.</p>																														
7. Iznos i broj rata kredita i periode u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)	Anuiteti dospijevaju mjesečno u zavisnosti od ugovorenog perioda (broja mjeseci) trajanja kredita.																													
8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije, izuzev ako to otvaranjem računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korišćenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenje sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslove pod kojima se mogu mijenjati	<p>Mjesečna naknada za vođenje kreditne partije: 2,00 KM.</p> <p>Naknada za obradu kredita u % od iznosa odobrenog kredita (plaća se jednokratno u momentu isplate kredita iz vlastitih sredstava ili iz sredstava odobrenog kredita): 0,50% minimalno 100,00 KM</p> <p>Bez naknade na iznos kredita koji se odobrava za refinansiranje kredita.</p> <p>Ukoliko je kredit odobren klijentu banke, mjesečni trošak održavanja tekućeg računa je 2,50 KM a žiro računa je 3,00 KM.</p> <p>Naknada za mjenicu jednokratno: 5,00 KM;</p> <p>Naknada za ovjeru izjave o imovinskom stanju jednokratno: u skladu sa tarifama opštine/notara;</p> <p>Naknada za polisu osiguranja godišnje: u skladu sa tarifama osiguravajuće kuće.Naknade se ugovaraju kao promjenjive, pri čemu je period promjene jednom godišnje i to na osnovu stope rasta potrošačkih cijena u prethodnoj godini.</p>																													
9. Informacija o obavezi korišćenja notarskih usluga priilikom zaključenja ugovora	Ugovor o jemstvu između korisnika i žiranta se ovjerava kod notara. Notarski troškovi su definisani notarskim tarifama.																													
10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa	Korisnik je obavezan da zaključi ugovor o transakcionom računu na koji čemu se isplatiti odobrena kreditna sredstva. Korisnik kod koga je polisa osiguranja instrument obezbjeđenja ispunjenja obaveza, obavezan je da zaključi ugovor o osiguranju (polisu osiguranja) sa osiguravajućom kućom.																													
11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	Ukoliko Korisnik svoje obaveze po odobrenom kreditu ne bude izmirivao u roku, odnosno u skladu sa anuitetnim planom, Banka će mjesečno obračunavati zateznu kamatu na dospjele neizmirene obaveze. Zatezna kamatna stopa je 10,80% na godišnjem nivou i usklađuje se shodno promjeni zakonskih propisa. Obračun zatezne kamate se vrši po metodi po kojoj se obračunava redovna kamatna stopa.																													
12. Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja i izmirenja obaveza	<p>Banka će u slučaju da korisnik ne izmiri u roku dospjeća svoje obaveze, korisniku poslati obavještenje o iznosu dospjelih obaveza, roku u kojem je dužan da ih dobrovoljno izmiri i mjerama koje će preduzeti u slučaju da korisnik ne postupi u ostavljenom roku.</p> <p>Banka će Korisniku i Jemcu, u slučaju nesipunjenja obaveza, prosljediti opomenu prije isteka 30-og dana od dana nastanka kašnjenja. Nakon toga Banka će redovne opomene dostavljati Korisniku i Jemcu jednom mjesečno do slanja opomene pred utuženje (90. dan kontinuiranog kašnjenja), odnosno pokretanja sudskog postupka. Korisnik potpisom ugovora ovlašćuje banku da može za naplatu dospjelih potraživanja iz ugovornog odnosa koristiti sva sredstva korisnika koja se vode na KM i deviznim računima kod banke, pri čemu će koristiti kupovni kurs banke. Banka u ovom slučaju može proglasiti dospjelim obaveze i po ostalim ugovorima zaključenim sa korisnikom.</p> <p>Banka ima pravo Korisniku, u slučaju kašnjenja u ispunjenju obaveza, upućivati SMS i Viber poruke, telefonske pozive, pismene opomene, pozive na sastanak, posjete. Ukoliko izostane efekat prethodno navedenih mjera, Banka će pristupiti aktiviranju instrumenata obezbjeđenja.</p> <p>Za sve dospjele neplaćene obaveze dostavljaju se pisana obavještenja, čije troškove u RS i Brčko distriktu snosi korisnik ako je obavještenje uredno dostavljeno ili vraćeno banci zbog nemogućnosti dostavljanja.</p> <table border="1"> <tr> <td>Prva opomena</td> <td>Svaka naredna opomena</td> </tr> <tr> <td>10,00 KM</td> <td>15,00 KM</td> </tr> </table>		Prva opomena	Svaka naredna opomena	10,00 KM	15,00 KM																								
Prva opomena	Svaka naredna opomena																													
10,00 KM	15,00 KM																													

	<p>U slučaju da korisnik ne izmiruje svoje obaveze, banka ima pravo da aktivira instrumente obezbjeđenja. Korisnik potpisivanjem ugovora daje saglasnost da banka ima pravo da bez obrazloženja jednostrano raskine ugovor, proglasi sve obaveze dospjelim i zahtijeva naplatu istih u sljedećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ako se kredit koristi u suprotnosti sa njegovom namjenom; - ako ne dostavi banci dokumentaciju kojom se potvrđuje namjena kredita, te dodatne informacije i izvještaje koji su od značaja za redovno praćenje poslovanja korisnika i namjenske kontrole; - ako ne omoguće banci kontrolu i monitoring korištenja kredita; - ako je iznos dospjelih a neizmirenih obaveza korisnika veći od zbiru iznosa 2 (dva) anuiteta; - ako se utvrdi da je korisnik dao netačne podatke prilikom podizanja kredita; - ako ne ispunjava ostale obaveze preuzete ugovorom, kao i iz razloga predviđenih Opštim uslovima poslovanja; - ako se utvrdi da je korisnik izložio banku reputacionom riziku i riziku integriteta, kao i zloupotrebi korištenja kredita u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma; - ako banka ne može sprovesti mjere identifikacije i praćenja klijenta shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; - ako je protiv korisnika pokrenut bilo koji upravni ili sudski postupak ili nastupi događaj koji prema procjeni banke može imati uticaj na sposobnost korisnika da izvršava i poštuje obaveze iz ugovora. 						
<p>13. Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza sa informacijom o redoslijedu i načinu izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja</p>	<p>Po dvije blanko sopstvene mjenice i mjenična ovlaštenja potpisani od strane korisnika kredita, ukoliko podnosilac zahtjeva ima supružnika obavezno je učešće istog ukoliko je kreditno sposoban (izuzev ukoliko je sudužnik), administrativne zabrane, hipoteka prvog reda, odnosno uz saglasnost drugog povjerioca hipoteka drugog reda (međusobni sporazum pred notarom), pri čemu hipoteka može biti registrovana na stan/kuću koji su predmet finansiranja ali i druga prihvatljiva postojeća nekretnina, polisa osiguranja nekretnine od opšteg rizika. Potreban omjer traženog iznosa kredita i procijenjene vrijednosti nekretnine, odnosno ugovorene kupoprodajne cijene (između procijenjene i kupoprodajne cijene uzima se manja vrijednost) je minimalno 1:1, dok je za kupovinu nekretnina u Srbiji potreban omjer 1: 1,1.</p> <p>Za stanove u izgradnji obavezno je solidarno jemstvo investitora do dobijanja upotrebne dozvole, odnosno do tehničkog prijema za nekretnine u Srbiji, uz zabilježbu prvenstvenog reda za uknjižbu založnog prava na objekat u izgradnji.</p> <p>Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje</p> <p>Redoslijed aktivacije instrumenata obezbjeđenja: administrativna zabrana dužnika, administrativna zabrana za žirante, depozit, hipoteka, mjenice, polisa osiguranja. Ugovorne strane su saglasne da Banka u slučaju naplate potraživanja može instrumente obezbjeđenja iskoristiti i istovremeno.</p>						
<p>14. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslovi i način odustajanja, visina troškova u vezi s tim</p>	<p>Korisnik može najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, odustati od ugovora o kreditu na njegov pisani zahtjev, bez obaveznog navođenja razloga za odustajanje ali pod uslovom da nije počeo da koristi kreditna sredstva. Datum prijema zahtjeva smatra se datumom odustanka od ugovora i banka neće obračunati naknadu.</p>						
<p>15. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo banke na naknadu kao i visina te naknade</p>	<p>Korisnik ima pravo na prijevremenu otplatu kredita i to djelimičnu ili ukupnog iznosa ostatka duga po kreditu.</p> <table border="1" data-bbox="527 1207 1339 1302"> <thead> <tr> <th>Broj preostalih anuiteta do dospeljeka kredita</th> <th>Iznos naknade za prijevremeni povrat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> = 12</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td><12</td> <td>0,50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Napomena: Naknada za prijevremeni povrat kredita naplaćuje se za kredite sa fiksnom kamatnom stopom isplaćene na teritoriji RS i BD, sa iznosom prijevremene otplate većim od 10.000,00 KM u periodu od godine dana (po otplatnom planu). Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi klijent platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen. Banka ne može zahtijevati naknadu za prijevremenu otplatu ako je otplata izvršena na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je namjena osiguranje otplate kredita, ako se otplata vrši tokom perioda za koji je ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, osim kod kredita čiji je predmet kupovina nepokretnosti i u slučaju dozvoljenog prekoračenja.</p>	Broj preostalih anuiteta do dospeljeka kredita	Iznos naknade za prijevremeni povrat	> = 12	1,00%	<12	0,50%
Broj preostalih anuiteta do dospeljeka kredita	Iznos naknade za prijevremeni povrat						
> = 12	1,00%						
<12	0,50%						
<p>16. Pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida</p>	<p>Korisnik ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka kao što je Centralni registar kredita (CRK).</p>						
<p>17. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne želi zasnovati odnos sa korisnikom</p>	<p>Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora o kreditu radi razmatranja izvan prostorija banke.</p>						
<p>18. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi</p>	<p>Uslovi iz ovog informacionog lista važe do njihove izmjene. Svaka izmjena informativnog lista biće objavljena u poslovnim prostorijama Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo Banja Luka i na internet stranici www.bpsbl.com.. Podaci dati u pregovaračkoj fazi se smatraju važećim 5 dana od dana uručenja korisniku.</p>						

19. Uslovi polaganja novčanog depozita ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi prebijanja kredita i depozita

Kod ove kreditne linije Banka ne uzima novčani depozit kao uslov za odobravanje kredita tj. kao instrument obezbjeđenja po kreditu.

Informacioni list se potpisuje u 2 primjerka, jedan primjerak za korisnika usluga, a drugi za Banku.

Preuzeo/la: _____

Predao/la: _____

Dana: